



Broj: 01- 271/21
Vareš, 29.12. 2021. godine

Na osnovu člana 52. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Vareš (Novi prečišćeni tekst), broj: 01-132/20 od 19.10.2020. godine, Općinsko vijeće Vareš na 11. sjednici održanoj 29.12. 2021. godine, d o n o s i

P R O G R A M R A D A

Općinskog vijeća Vareš za 2022. godinu

I – UVOD

U skladu sa pravima i obavezama utvrđenim u Ustavu, Zakonu, Statutu Općine Vareš (prečišćeni tekst) i Poslovniku o radu Općinskog vijeća Vareš (Novi prečišćeni tekst), Općinsko vijeće Vareš (u daljem tekstu: Vijeće) utvrđuje Program rada za 2022. godinu.

Program rada Vijeća utvrđuje poslove i zadatke Vijeća, njihov kratak sadržaj i način izvršavanja, sa nosiocima izrade, predlagačem i rokovima za razmatranje pojedinih pitanja.

Programske aktivnosti Vijeća u 2022. godini su utvrđene ustavnim položajem Općine kao jedinice lokalne samouprave, Statutom Općine Vareš kojim su utvrđene nadležnosti Vijeća kao predstavničkog tijela, te utvrđenom politikom razvoja općine.

Program rada Vijeća za 2022. godinu čine akti iz normativno - pravne, studijsko - analitičke i informaciono - dokumentacione djelatnosti iz nadležnosti Vijeća.

Vijeće će u 2022. godini, poštujući proceduru propisanu Poslovníkom, uzimati u razmatranje nacрте i prijedloge odluka i drugih akata ovlaštenih predlagača, kao i inicijative upućene prema Vijeću od ovlaštenih podnosilaca.

Pored zadataka iz nadležnosti Vijeća ovim Programom će biti obuhvaćene teme o aktuelnim životnim pitanjima građana općine Vareš.

Vijeće će razmatrati pitanja kao što su izbor, imenovanja i razrješenja, donošenje određenih akata i rješenje iz oblasti prostornog uređenja, imovinsko-pravne oblasti, kao i akte koje predloži Općinski načelnik, kao i akte upućene od strane mjesnih zajednica, udruženja, građana i drugih pravnih i fizičkih lica.

S ciljem sagledavanja stanja u određenim oblastima iz nadležnosti Vijeća i preduzimanje mjera za poboljšanje u tim oblastima, Programom je planirano i razmatranje informacija i izvještaja.

Vijeće će razmatrati i druga pitanja koja nisu utvrđena ovim Programom rada ako se ukaže potreba za njihovim razmatranjem, kao i akte viših nivoa vlasti u BiH.

II – SADRŽAJ PROGRAMA

A) STUDIJSKO –ANALITIČKI I INFORMACIONO – DOKUMENTACIONI AKTI

Razdoblje: januar – mart

1. Informacija o provođenju Strategije razvoja poljoprivredne proizvodnje na području općine Vareš za period 2019-2024. godine, za 2021. godinu.
Nositelj izrade: Služba za privredu, finansije i trezor i Jedinica za upravljanjem lokalnim razvojem (JURA).
Predlagač: Općinski načelnik.
2. Izvještaj/izvješće o izvršenju budžeta/proračuna Općine Vareš za period januar/siječanj-decembar/prosinac u 2021. godini.
Nositelj izrade: Služba za privredu, finansije i trezor.
Predlagač: Općinski načelnik.
3. Izvještaj o radu Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Vareš i Općinskog načelnika za 2021. godinu.
Nositelj izrade: Općinski načelnik i Službe za upravu.
Predlagač: Općinski načelnik.
4. Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Vareš za 2021. godinu.
Nositelj izrade: Stručna služba Vijeća i predsjedavajuća Vijeća.
Predlagač: Kolegij Vijeća.
5. Informacija o radu PS Vareš s ocjenom stanja sigurnosti za 2021. godinu.
Nositelj izrade: PS Vareš.
6. Prijedlog Programa rada Općinskog načelnika za 2022. godinu.
Nositelj izrade: Općinski načelnik i Službe za upravu.
Predlagač: Općinski načelnik.
7. Informacija o ostvarenoj saradnji i realizovanim projektima NVO sektora s područja Općine Vareš sa posebnim osvrtom na rad udruženja iz oblasti kulture i sporta u 2021. godini.
Nositelj izrade: Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko - invalidsku zaštitu.
Predlagač: Općinski načelnik.
8. Informacija o stanju opremljenosti PVJ Općine Vareš.
Nositelj izrade: Služba za civilnu zaštitu.
Predlagač: Općinski načelnik.
9. Informacija o projektima obnove stambenih objekata na području općine Vareš u 2021. godini.
Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje.
Predlagač: Općinski načelnik.

10. Izvještaj o realizaciji Odluke Općinskog fonda za vatrogastvo u 2021. godini.
Nositelj izrade: Služba za civilnu zaštitu.
Predlagač: Općinski načelnik.
11. Izvještaj o radu Zdravstvenog savjeta Općine Vareš za 2021. godinu.
Nositelj izrade: Zdravstveni savjet Općine Vareš.
Predlagač: Općinski načelnik.
12. Prijedlog Programa rasporeda i utroška planiranih sredstva ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća namijenjenih za provođenje preventivnih mjera u 2022. godini.
Nositelj izrade: Služba za civilnu zaštitu.
Predlagač: Općinski načelnik.
13. Informacija o provođenju godišnjeg i srednjoročnog plana potencijalnih projekata po modelu javno-privatno partnerstvo.
Nositelj izrade: Jedinica za upravljanje lokalnim razvojem (JURA).
Predlagač: Općinski načelnik.
14. Informacija o provedenim aktivnostima u jačanju turističkih potencijala na području općine Vareš.
Nositelj izrade: Jedinica za upravljanje lokalnim razvojem (JURA).
Predlagač: Općinski načelnik.
15. Informacija o epidemiološkom stanju i podacima pandemije COVID-19 na području Općine Vareš sa 31.12. 2021. godine.
Nositelj izrade: Sanitarni inspektor i Dom zdravlja Vareš.
Predlagač: Općinski načelnik.
16. Informacija o provođenju lokalnog ekološkog akcionog/akcijskog plana za Općinu Vareš u 2021. godini.
Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje.
Predlagač: Općinski načelnik.

Razdoblje: april – juni

17. Izvještaj o radu Savjeta mjesnih zajednica u 2021. godini.
Nositelj izrade: Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko - invalidsku zaštitu.
Predlagač: Općinski načelnik.
18. Prijedlog Radnog tima i RT i Sektorskih grupa za reviziju Strategije integrisanog razvoja općine Vareš.
Nositelj izrade: Jedinica za upravljanje lokalnim razvojem (JURA).
Predlagač: Općinski načelnik.
19. Izvještaj o radu Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti za 2021. godinu.
Nositelj izrade: Stručna komisija imenovana od strane Vijeća.
Predlagač: Općinski načelnik.

20. Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku svih Općinskih službi za upravu u 2021. godini.
Nositelj izrade: Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu.
Predlagač: Općinski načelnik.
21. Informacija o dugovanju Općine prema pravnim i fizičkim licima, kao i pravnih i fizičkih lica prema Općini Vareš sa 31.12. 2021. godine.
Nositelj izrade: Služba za privredu, finansije i trezor.
Predlagač: Općinski načelnik.
22. Informacija o kreditnom zaduženju Općine Vareš i stanje otplate kredita sa 31.12. 2021. godine.
Nositelj izrade: Služba za privredu, finansije i trezor.
Predlagač: Općinski načelnik.
23. Informacija o realiziranim projektima deminiranja kao i preostaloj sumnjivoj površini na području općine Vareš.
Nositelj izrade: Služba za civilnu zaštitu.
Predlagač: Općinski načelnik.
24. Informacija o prihodovanim namjenskim sredstvima te realizaciji projekata za koje su namjenska sredstva uplaćena.
Nositelj izrade: Služba za privredu, finansije i trezor.
Predlagač: Općinski načelnik.
25. Izvještaj o realizaciji Strategije razvoja Općine Vareš za period 2017.- 2026. godine, za 2021. godinu.
Nositelj izrade: Jedinica za upravljanjem integriranim lokalnim razvojem (JURA).
Predlagač: Općinski načelnik.
26. Informacija o ostvarenim prihodima u 2021. godini po osnovu odluka Općinskog vijeća Vareš, i to:
1. Odluke o općinskim administrativnim taksama,
 2. Odluke o općinskim komunalnim taksama,
 3. Odluke o komunalnoj naknadi,
 4. Odluke o građevinskom zemljištu (uplate zaostalih dugovanja),
 5. Odluke o osnivanju općinskog fonda za vatrogastvo.
- Nositelj izrade: Služba za privredu, finansije i trezor.
Predlagač: Općinski načelnik.
27. Izvještaj o provođenju Odluke o komunalnom redu općine Vareš za 2021. godinu.
Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje.
Predlagač: Općinski načelnik.
28. Informacija o realizaciji Ugovora o koncesijama za 2021. godinu.
Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje.
Predlagač: Općinski načelnik.

29. Izvještaj o radu i poslovanju JKP d.o.o. Vareš za 2021. godinu.
Nositelj izrade: Skupština JP i uprava JKP.
Predlagač: Skupština JP.
30. Izvještaj o radu i poslovanju JP „Vareš-stan“ za 2021. godinu.
Nositelj izrade: Skupština i uprava Javnog preduzeća.
Predlagač: Skupština JP.
31. Izvještaj o radu i poslovanju JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Vareš, za 2021. godinu.
Nositelj izrade: Skupština i uprava Javnog preduzeća.
Predlagač: Skupština JP.
32. Izvještaj o radu JU „Centar za socijalni rad“ Vareš, za 2021. godinu.
Nositelj izrade: Upravni odbor i direktor JU Centar za socijalni rad Vareš.
Predlagač: Upravni odbor.
33. Izvještaj o radu JU „Opća biblioteka“ Vareš za 2021. godinu.
Nositelj izrade: Upravni odbor i direktor JU Opća biblioteka Vareš.
Predlagač: Upravni odbor.
34. Izvještaj o radu JPU "Dječije obdanište" Vareš za 2021. godinu.
Nositelj izrade: Upravni odbor i direktor JPU.
Predlagač: Upravni odbor.
35. Izvještaj o radu JU „Centar za kulturu i edukaciju“ Vareš za 2021. godinu.
Nositelj izrade: Upravni odbor i direktor JU.
Predlagač: Upravni odbor.
36. Izvještaj o radu JU „Dom zdravlja“ Vareš, organizaciji zdravstva i zdravstvenom stanju stanovništva na području općine Vareš, za 2021. godinu.
Nositelj izrade: Upravni odbor i direktor JU Dom zdravlja Vareš.
Predlagač: Upravni odbor.
37. Izvještaj/izvješće o izvršenju budžeta/proračuna za period januar/siječanj-mart/ožujak 2022. godine.
Nositelj izrade: Služba za privredu, finansije i trezor.
Predlagač: Općinski načelnik.
38. Informacija o provođenju Strategije razvoja i unapređenja socijalne zaštite na području Općine Vareš za period 2019-2024. godine, za 2021. godinu.
Nositelj izrade: JU Centar za socijalni rad, Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i BiZ i Jedinica za upravljanje lokalnim razvojem (JURA).
Predlagač: Općinski načelnik.
39. Informacija o provođenju Strategije omladinske politike na području Općine Vareš za period 2019-2024. godine, za 2021. godinu.
Nositelj izrade: Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i BiZ , Komisija za mlade OV i Jedinica za upravljanjem lokalnim razvojem (JURA).
Predlagač: Općinski načelnik.

40. Informacija o provođenju Strategije razvoja kulture, turizma i sporta na području Općine Vareš za period 2019-2024. godine, za 2021. godinu.
Nositelj izrade: JU Centar za kulturu i edukaciju, Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i BiZ i Jedinica za upravljanjem lokalnim razvojem (JURA).
Predlagač: Općinski načelnik.
41. Izvještaj o stanju zaštite od požara na području općine Vareš sa akcentom na realizaciju Plana zaštite od požara.
Nositelj izrade: Služba za civilnu zaštitu.
Predlagač: Općinski načelnik.
42. Informacija o zimskom održavanju lokalnih, regionalnih i ostalih puteva i gradskih ulica.
Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje.
Predlagač: Općinski načelnik.

Razdoblje: juli – septembar

43. Informacija o provedenim aktivnostima u okviru projekta LIFE u 2021. godini.
Nositelj izrade: Jedinica za upravljanjem lokalnim razvojem (JURA).
Predlagač: Općinski načelnik.
44. Informacija o provođenju Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području Općine Vareš za period 2016.-2021. godine, za 2021. godinu.
Nositelj izrade: Služba za civilnu zaštitu.
Predlagač: Općinski načelnik.
45. Prijedlog Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području općine Vareš za period 2022.-2027. godine.
Nositelj izrade: Služba za civilnu zaštitu.
Predlagač: Općinski načelnik.
46. Izvještaj/izvješće o izvršenju budžeta/proračuna Općine Vareš za period januar/siječanj-juni/lipanj 2022. godine.
Nositelj izrade: Služba za privredu, finansije i trezor.
Predlagač: Općinski načelnik.
47. Informacija o stanju u oblasti prevoza u lokalnom i međugradskom saobraćaju na području Općine Vareš.
Nositelj izrade: Služba za privredu, finansije i trezor.
Predlagač: Općinski načelnik.
48. Informacija o stanju lokalne i regionalne putne mreže na području općine Vareš.
Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje.
Predlagač: Općinski načelnik.
49. Informacija o rekonstrukciji i izgradnji regionalnog puta R-444 Podlugovi-Breza-Vareš- Vijaka-Podkamensko i R444a Vareš-Bobovac-Kraljeva Sutjeska.
Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje.
Predlagač: Općinski načelnik.

50. Informacija o ostvarivanju osnovnih i dopunskih prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite na području općine Vareš.
Nositelj izrade: Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko - invalidsku zaštitu.
Predlagač: Općinski načelnik.
51. Informacija o vodosnabdijevanju i odvozu smeća na području općine Vareš.
Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje i JKP Vareš.
Predlagač: Općinski načelnik.
52. Izvještaj o realizaciji Programa rada Vijeća Vareš za prvo polugodište 2022. godine.
Nositelj izrade: Stručna služba Vijeća i Predsjedavajući Vijeća.
Predlagač: Kolegij Vijeća.
53. Informacija o stipendiranju i stipendistima općine Vareš u 2021/2022. Godini u OŠ „Vareš“, OŠ „Vareš Majdan“ i MSŠ „Nordbat-2“ Vareš.
Nositelj izrade: Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko - invalidsku zaštitu.
Predlagač: Općinski načelnik.
54. Informacija o zaključenim Ugovorima i finansijskim pokazateljima po osnovu provođenja Odluke o davanju u zakup stanova Općine Vareš.
Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje.
Predlagač: Općinski načelnik.
55. Prijedlog Programa obilježavanja Dana Općine Vareš u 2022. godini.
Nositelj izrade: Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko - invalidsku zaštitu i Stručna služba Vijeća.
Predlagač: Općinski načelnik.
56. Informacija o stanju u oblasti privrede i nezaposlenim licima koja se vode kod Biroa za zapošljavanje Vareš po kvalifikacionoj, starosnoj i polnoj strukturi.
Nositelj izrade: Služba za privredu, finansije i trezor.
Predlagač: Općinski načelnik.
57. Informacija JP „ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići o zdravstvenom stanju šuma, intenzitetu pošumljavanja, eksploataciji šuma, infrastrukturi, vodozaštitnim zonama kroz svoje radne aktivnosti na području općine Vareš.
Nositelj izrade: JP ŠPD d.o.o. Zavidovići.
Predlagač: Općinski načelnik.

Razdoblje: oktobar – decembar

58. Informacija o provedenim aktivnostima u toku 2021. godine u okviru projekta „Via Dinarica“.
Nositelj izrade: Jedinica za upravljanjem lokalnim razvojem (JURA).
Predlagač: Općinski načelnik.

59. Informacija o provođenju Lokalnog akcionog plana (LAP) za jačanje mehanizma zaštite i osnaživanje djece Općine Vareš za period 2019-2021.godine, za 2021. godinu.
Nositelj izrade: Radna grupa i Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko – invalidsku zaštitu.
Predlagač: Općinski načelnik.
60. Informacija o aktivnostima Privrednog savjeta Općine Vareš u 2021. godini.
Nositelj izrade: Jedinica za upravljanjem lokalnim razvojem (JURA).
Predlagač: Općinski načelnik.
61. Informacija o primjeni Etičkog kodeksa vijećnika u Vijeću Vareš.
Nositelj izrade: Etička komisija Vijeća.
Predlagač: Etička komisija Vijeća.
62. Informacija o stanju napajanja električnom energijom na području općine Vareš.
Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje i nadležne elektrodistribucije.
Predlagač: Općinski načelnik.
63. Informacija o realizaciji Programa finansiranja komunalnih djelatnosti za 2022. godinu.
Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje.
Predlagač: Općinski načelnik.
64. Informacija o provedenim aktivnostima u oblasti poljoprivrede na području općine Vareš, za 2022. godinu.
Nositelj izrade: Služba za privredu, finansije i trezor.
Predlagač: Općinski načelnik.
65. Informacija o realizaciji projekata infrastrukture na području općine Vareš za 2021. godinu.
Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje.
Predlagač: Općinski načelnik.
66. Informacija o postignutom uspjehu u školskoj 2021/2022 godini u OŠ „Vareš“, OŠ „Vareš Majdan“ i MSS „Nordbat-2“ Vareš.
Nositelj izrade: Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko - invalidsku zaštitu.
Predlagač: Općinski načelnik.
67. Prijedlog Programa rada Vijeća za 2023. godinu.
Nositelj izrade: Kolegij Vijeća i Stručna služba Vijeća.
Predlagač: Kolegij Vijeća.
68. Izvještaj/izviješće o izvršenju budžeta/proračuna Općine Vareš za period januar/siječanj-septembar/rujan 2022. godine.
Nositelj izrade: Služba za privredu, finansije i trezor.
Predlagač: Općinski načelnik.
69. Izvještaj o realizaciji Programa rekonstrukcije, izgradnje i obnove lokalnih cesta za 2021. godinu.
Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje.
Predlagač: Općinski načelnik.

70. Izvještaj o realizaciji Strategije razvoja lokalnih cesta i ulica u gradu i naseljima za period od 2021. -2031. godine.

Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje.

Predlagač: Općinski načelnik.

71. Informacija o provedenim aktivnostima u projektu „Dijaspora Program“ sa Fondacijom „Mozaik“.

Nositelj izrade: Jedinica za upravljanjem lokalnim razvojem (JURA).

Predlagač: Općinski načelnik.

B) NORMATIVNO – PRAVNI AKTI

1. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Općinske izborne Komisije Vareš.

Nositelj izrade: Stručna služba OV

Predlagač Općinski načelnik

Rok: I kvartal 2022. godine

2. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i člana Općinske izborne Komisije Vareš.

Nositelj izrade: Stručna služba OV i Konkursna Komisija

Predlagač: Općinski načelnik

Rok: I kvartal 2022. godine.

3. Prijedlog Odluke o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni u 2021. godini m² korisne stambene površine u državnom vlasništvu, na području općine Vareš.

Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje.

Predlagač: Općinski načelnik.

Rok: I kvartal 2022. godine.

4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju površina za parkiranje motornih vozila

Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje i Komisija.

Predlagač: Općinski načelnik.

Rok: I kvartal 2022. godine.

5. Prijedlog Odluke o davanju u zakup stanova Općine Vareš.

Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje.

Predlagač: Općinski načelnik.

Rok: I kvartal 2022. godine.

6. Prijedlog Strategije razvoja lokalnih cesta i ulica u gradu i naseljima za period od 2021. do 2031. godine.

Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje.

Predlagač: Općinski načelnik.

Rok: I kvartal 2022. godine.

7. Prijedlog Prostornog plana općine Vareš za period 2018.-2038. godine

Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje.

Predlagač: Općinski načelnik.

Rok: I kvartal 2022. godine.

8. Prijedlog Odluke o provođenju Prostornog plana općine Vareš za period 2018.-2038. godine.
Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje.
Predlagač: Općinski načelnik.
Rok: I kvartal 2022. godine.
8. Prijedlog Odluke o osnivanju Mjesne zajednice Borovica.
Nositelj izrade: Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i BiZ
Predlagač: Općinski načelnik
Rok: I kvartal
9. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za političke stranke, nezavisnog vijećnika i klubove u Vijeću iz budžeta Općine Vareš za 2022. godinu.
Nositelj izrade: Služba za privredu, finansije i trezor i Stručna služba Vijeća.
Predlagač: Općinski načelnik.
Rok: I kvartal 2022. godine.
10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o bezbjednosti saobraćaja na cestama (prečišćeni tekst).
Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje.
Predlagač: Općinski načelnik.
Rok: II kvartal 2022. godine.
11. Prijedlog Regulacionog plana „Toljenak 1“.
Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje.
Predlagač: Općinski načelnik.
Rok: II kvartal 2022. godine.
12. Prijedlog Odluke o provođenju Regulacionog plana „Toljenak 1“.
Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje.
Predlagač: Općinski načelnik.
Rok: II kvartal 2022. godine.
13. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Skupštine Javnih preduzeća, čiji je osnivač Općina Vareš i to:
- JKP d.o.o. Vareš
- JP „Vareš-stan“ d.o.o. Vareš
- JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Vareš
Nositelj izrade: Stručna služba OV i Komisija za izbor u regulirane organe
Predlagač: Općinski načelnik
Rok: II kvartal 2022. godine.
14. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Skupštine Javnih preduzeća, čiji je osnivač Općina Vareš i to:
- JKP d.o.o. Vareš
- JP „Vareš-stan“ d.o.o. Vareš
- JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Vareš
Nositelj izrade: Stručna služba OV i Komisija za izbor u regulirane organe
Predlagač: Općinski načelnik
Rok: II kvartal 2022. godine.

15. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Vareš.
Nositelj izrade: Komisija za statutarna pitanja i propise.
Predlagač: Općinski načelnik.
Rok: III kvartal 2022. godine.
16. Prijedlog Odluke o dodjeli općinskih priznanja i nagrada općine Vareš za 2022. godinu.
Nositelj izrade: Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračku-invalidsku zaštitu i Stručna služba Vijeća.
Predlagač: Općinski načelnik.
Rok: II kvartal 2022. godine.
17. Prijedlog Odluke o objavljivanju Javnog poziva za donošenje programa kapitalnih investicija.
Nositelj izrade: Jedinica za upravljanjem lokalnim razvojem (JURA).
Predlagač: Općinski načelnik.
Rok: III kvartal
18. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade za 2023. godinu.
Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje.
Predlagač: Općinski načelnik.
Rok: IV kvartal 2022. godine.
19. Nacrt i Prijedlog budžeta/proračuna općine Vareš za 2023. godinu.
Nositelj izrade: Služba za privredu, finansije i trezor.
Predlagač: Općinski načelnik.
Rok: IV kvartal 2022. godine.
20. Nacrt i Prijedlog Odluke o izvršenju budžeta/proračuna Općine Vareš za 2023. godinu.
Nositelj izrade: Služba za privredu, finansije i trezor.
Predlagač: Općinski načelnik.
Rok: IV kvartal 2022. godine.
21. Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju potreba općine Vareš za period od 1. januara/siječanja do 31. marta/ožujka 2023. godine.
Nositelj izrade: Služba za privredu, finansije i trezor.
Predlagač: Općinski načelnik.
Rok: IV kvartal 2022. godine.
22. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Program rekonstrukcije, izgradnje i obnove lokalnih cesta i ulica za 2023. godinu.
Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje.
Predlagač: Općinski načelnik.
Rok: IV kvartal 2022. godine.
23. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Program rekonstrukcije, izgradnje i obnove lokalnih cesta i ulica od 2021.-2025 godine.
Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje.
Predlagač: Općinski načelnik.
Rok: II kvartal 2022. godine.

24. Program finansiranja komunalnih djelatnosti za 2023. godinu.

Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje.

Predlagatelj: Općinski načelnik.

Rok: IV kvartal 2022. godinu.

Ukoliko se radi o izmjenama i dopunama Općinskih propisa, predlagatelj je dužan uz prijedlog izmjena i dopuna dostaviti Kolegiju OV izvorni propis u kojem se vrše izmjene ili dopune.

III - U skladu sa Odlukama Vijeća Vareš, Vijeće će održati svečane sjednice u povodu 1. marta-Dana nezavisnosti BiH, 25. novembra-Dana državnosti BiH i 16. augusta-Dan Općine Vareš.

IV - RADNA TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA VAREŠ

Radna tijela Vijeća će tokom cijele godine u pripremi za sjednice Vijeća razmatrati akte i materijale iz sadržaja Programa rada, davati mišljenja Vijeću, te putem Zapisnika izvijestiti Vijeće, odnosno vršiti poslove koji su im određeni Poslovníkom o radu Vijeća i drugim aktima.

Prije održavanja sjednice Vijeća, ovlašteni predlagatelj će dostaviti materijal na razmatranje komisiji. Komisija kao radno tijelo Vijeća razmatrati će materijale koji su joj upućeni radi zauzimanja stavova i mišljenja o čemu će izvijestiti Vijeće.

Vijeće će po ukazanoj potrebi donositi odluke o autentičnom tumačenju odredbi akata koje donosi Vijeće.

V - ZADACI I CILJEVI PROGRAMA

Realizacijom zadataka utvrđenih u Programu rada Vijeća za 2022. godinu, mnoge oblasti iz nadležnosti Općine uskladit će se s propisima viših nivoa vlasti, čime će se stvoriti pretpostavke za bolje funkcioniranje Općine.

Za izvršenje utvrđenih zadataka iz Programa rada Vijeća zadužen je u principu Općinski načelnik, kao rukovoditelj Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Vareš.

Utvrđeni zadaci samo obvezuju Jedinstveni općinski organ uprave, a ničim ga ne ograničavaju u poduzimanju i drugih mjera i aktivnosti glede realizacije, kako utvrđenih ciljeva, tako i u izvršavanju njenih ostalih obaveza utvrđenih važećim propisima.

Zadaci utvrđeni Programom rada Vijeća su samo okvirni i određeni u minimumu. Ovlašteni predlagatelji i obrađivači se ovim programom ne limitiraju, nego od njih, Vijeće očekuje nove inicijative i prijedloge u toku 2021. godine, koji će se po utvrđenoj proceduri u Poslovníku o radu Vijeća uvrštavati u dnevni red sjednica Vijeća.

Nositelji izrade akata i ovlašteni predlagatelji će kod izrade, podnošenja i dostavljanja akata, obavezno se pridržavati Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u ZE-DO kantonu i odredbi utvrđenih u Poslovníku o radu Vijeća Vareš.

Nositelji izrade će materijale obrađivati stručno, kvalitetno i sa prijedlogom zaključaka koji će odražavati sadržaj materijala i koji će biti realno postavljeni i provodljivi.

Ovlašteni predlagatelj po ovom programu dostavlja akte Stručnoj službi Vijeća u daljnju proceduru do 15-og u toku mjeseca u materijalnom i elektronskom obliku na jezicima i pismima u skladu sa Statutom općine Vareš.

Nositelji izrade akata pod rednim brojevima: **29., 30., 31., 32., 33., 34., 35. i 36.** materijale za razmatranje na sjednici Vijeća, uradit će u skladu sa Odlukom o utvrđivanju metodologije za izradu izvještaja o radu javnih preduzeća i javnih ustanova broj: 01-123/15. od 30. 07. 2015. godine, i dostavit će u 20 (dvadeset) primjeraka Stručnoj službi Vijeća.

Program se dostavlja svim nositeljima izrade, predlagачu i drugim subjektima koji imaju utvrđene obaveze po ovom Programu.

VI - STUPANJE NA SNAGU

Program rada Vijeća Vareš stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj tabli Općine Vareš i na web stranici Općine Vareš.

**PREDSJEDAVAJUĆA
OPĆINSKOG VIJEĆA**

Mahira Brkić